


Leseka la Gauta

Setswana

Kgato

2B



Komello Moloi



Medumopuo (e e boeleditsweng)

th, tl

Medumopuo (e mešwa)

ph, kh, kg

Leseka la Gauta

Setswana

Kgato: 2B

ISBN: 978-1-77981-635-1

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Komello Moloji

Moranolodi: Eva Tukisi

Motshwantshi: Riaan Muller

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya nthla 2023.

Leseka la Gauta



Komello Moloji

Lenong ke leo le fofela godimo le re pha!
pha! Le phaphasela godimo mo lefaufaung.
Lenong le rwele leseka la gauta. Fa le le
kwa godimo, leseka la wa. Lenong la kopa
dinonyane go le thusa go batla leseka.





Lenong la kopa Lerubitshi. “Heela
Lerubitshe, thusa tlhe! Ke timentse leseka la
me la gauta.”

Lerubitshi la araba, “Ke tlaa go thusa go le batla bosigo. Matlho ame a matona a bona thata mo lefifing. O ka kopa peulwana go go thusa.”





Lenong le Lerubitshi ba ya go kopa
Peelwana. “Heela Peelwana, thusa tlhe! Ke
timeditse leseka la me la gauta.”

Peulwana ya araba, “Ke tlaa go thusa go go batlisa mo godimo ga marulelo a matlo. Ke kgona go bona thata kwa godimo. O ka kopa Pidipidi go go thusa go batla.”





Lenong, Peulwana le botlhe ba ya go kopa
Pidipidi “Heela Pidipidi, thusa tlhe. Ke
timeditse leseka la me la gauta.”

Pidipidi ya araba “Ke tlaa go thusa go le batla mo letamong. Ke kgona go bona thata ka fa gare ga metsi. O ka kopa Phaphadikota.”





Lenong, Pidipidi le botlhe ba kopa
Phaphadikota “Heela Phaphadikota, thusa
tlhe. Ke timentse leseka la me la gauta.”

Phaphadikota ya araba, “Ke tlaa go thusa go le batla mo dikoteng. Ke kgona go bona le go fata thata mo dikoteng. O ka kopa Papalagae go go thusa go le batla.”





Lenong, Phaphadikota le botlhe ba kopa
Papalagae. “Heela Papalagae, thusa tlhe,
Ketimeditse leseka la me la gauta.”


Papalagae ya araba, “Ke tlaa go thusa go le batla mo dikhabotong. ”Ke kgona go bona thata mo ntlung. Kopa Kgogo go go thusa.”





Lenong, Papalagae le botlhe ba kopa Kgogo.
“Heela Kgogo, thusa tlhe. Ketimeditse leseka
la me la gauta.

Kgogo ya khukhutha ya re, “Ke tlaa go thusa go le batla mo mmung. Ke kgona go fata fa gare ga mmu. Ke tlaa lebelela fa gare ga masimo a dikhabetshe.”





Kgogo ya simolola go fata. Ya fata fa le fale.
Leseka ga le teng. Kgogo ya simolola go
nagana gore leseka le wetse kgakala thata.
Kgogo ya fata gape kgakajana le foo. “Bona
Lenong, ke bone leseka la gago”. Ya bua e
phophotha diphuka ka boitumelo.

Lenong la amogela leseka la lona. “Ke itumetse thata go bona leseka lame. Ke nako ya gore re bese nama re kete ke. Ke laletsa botlhe ba ba nthusitseng. Le ka moso le thuse le ba bangwe”.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa matlhajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswana
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsothe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyoo



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletse gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsothle di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

